

UNIVERZITET CRNE GORE  
METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  
Studijski program: Zaštita životne sredine  
Prijemni ispit za master studije

Šifra studenta

---

1. Zaokružite slovo ispred izraza kojim je označen **najbazniji** rastvor.  
A) pH =3;      B)  $[H^+] = 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$ ;      C) pH=13;      D) pOH=13  
(2 poena)
2. Koji od sledećih odnosa jedinica **nije ispravan?** ( zaokruži tačan odgovor)  
a) 1 mikrolitar =  $10^{-6}$  litara  
b) 1 gram =  $10^3$  kilograma  
c)  $10^3$  mililitar = 1 litar  
d)  $1 \mu\text{g} = 10^{-6}$  g  
e) 10 decimetara = 1 metar  
(2 poena)
3. Upisati slovo koje odgovara tačnoj tvrdnji. U sumpor(IV)-oksidu maseni odnos S | O je:  
\_\_\_\_\_ a količinski odnos S | O je \_\_\_\_\_. ( $Ar(S)=32$ ;  $Ar(O)=16$ )  
a) 1:1  
b) 1:2  
c) 1:8  
d) 32:16  
(4 poena)
4. Napisati jednačinu reakcije azota sa vodonikom pri čemu nastaje amonijak. Ako reaguje 6 mola vodonika sa dovoljnom količinom azota nastaće: ( zaokruži **tačne** odgovore)  
a) 2 mola amonijaka  
b) 4 mola amonijaka  
c)  $24,08 \times 10^{23}$  molekula amonijaka  
d)  $6,02 \times 10^{23}$  molekula amonijaka  
e) 4 molekula amonijaka  
(5 poena)
5. Hemijskom jednačinom u molekulskom i jonskom obliku predstaviti reakciju barijum-hlorida i natrijum-sulfata:

(4 poena)

6. Navesti fizičke, hemijske i biološke pokazatelje kvaliteta vode

(5 poena)

7. Podjela vode prema stepenu zagađenja

(5 poena)

8. Životnu sredinu čini:

- a) Neposredno okruženje čovjeka
- b) Komplex svih uticaja ekološki faktora koji djeluju na organizamna mjesta na koje on živi
- c) Neposredno okruženje biljaka

(2 poena)

9. Prostorno ograničeni dijelovi, okarakterisani posebnom kombinacijom ekoloških faktora čine za sve vrste koje tu žive:

- a). Biotop
- b). Biohor
- c). Biocenoza

(2 poena)

10. Biocenoza – pojam i sastav

(3 poena)

11. Da li metalurške troske spadaju u kategoriju opasnog otpada?

4 poena)

12. Gasifikacija je postupak :

- a) mehaničko-biološke obrade otpada
- b) termičke obrade otpada
- c) kompostiranja otpada

( 2 poena)

12. Osnovni principi upravljanja opasnim otpadom

(4 poena)

13. Šta je aerobno kompostiranje ?

(4 poena)

15. Navedite karakteristike inertnog otpada

(2 poena)

## Poeni

<b>R.b.</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	$\Sigma$ max
<b>poeni</b>	2	2	4	5	4	5	5	2	2	3	4	2	4	4	2	<b>50</b>

Podgorica: oktobar, 2020.g.

**KOMISIJA**

---

---

---